Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



aSB608 P65 53

SOUTHEASTERN AREA

FOREST PEST STATUS REPORT - NOVEMBER-DECEMBER 1975 - SOUTHERN PINE BEETLE OUTBREAK-RELATED VOLUMES HARVESTED 12 °76

STATE	PROCUREMENT SECTION CURRENT SERIAL NOW ENBERS		DECEMBER		
	State	Federal	State	Federal	
ALABAMA	2,500 CCF	17 CCF	2,350 CCF	31 CCF	
	323 MBF	72 MBF	207 MBF	34 MBF	
ARKANSAS	113 CCF 7 MBF	dinas en	233 CCF 22 MBF		
FLORIDA			===	1,502 CCF <u>1</u> / 0 MBF <u>1</u> /	
GEORGIA	644 CCF	387 CCF	350 CCF	842 CCF	
	12 MBF	301 MBF	0 MBF	781 MBF	
LOUISIANA	307 CCF	85 CCF	306 CCF	71 CCF	
	487 MBF	157 MBF	487 MBF	76 MBF	
MISSISSIPPI	763 CCF	0 CCF	1,637 CCF	0 CCF	
	0 MBF	623 MBF	0 MBF	377 MBF	
NORTH	8,261 CCF	52 CCF	7,797 CCF	57 CCF	
CAROLINA	2,103 MBF	220 MBF	5,468 MBF	103 MBF	
OKLAHOMA		22 CCF 37 MBF		15 CCF 47 MBF	
SOUTH	3,100 CCF	11 CCF	1,502 CCF	208 CCF	
CAROLINA	0 MBF	63 MBF	0 MBF	211 MBF	
TENNESSEE	449 CCF	815 CCF	1 CCF	814 CCF	
	445 MBF	263 MBF	448 MBF	244 MBF	
TEXAS	1,568 CCF	44 CCF	1,214 CCF	30 CCF	
	941 MBF	384 MBF	4,370 MBF	667 MBF	
VIRGINIA	4,289 CCF	30 CCF	2,285 CCF	23 CCF	
	2,345 MBF	O MBF	1,948 MBF	1 MBF	
TOTAL	21,994 CCF	1,463 CCF	17,675 CCF	3,593 CCF	
	6,663 MBF	2,120 MBF	12,950 MBF	2,541 MBF	

SOUTHEASTERN AREA

FOREST PEST STATUS REPORT - YTD - FY76 - SOUTHERN PINE BEETLE OUTBREAK-RELATED VOLUMES HARVESTED

W. Commence of the Commence of					
STATE	State	Federal			
ALABAMA	15,820 2,727	CCF MBF		177 187	CCF MBF
ARKANSAS	1,399 122	CCF MBF			
FLORIDA				1,502	CCF MBF
GEORGÍA	5,801 801	CCF MBF		2,032 2,298	CCF MBF
LOUISIANA	2,425 1,806	CCF <u>2</u> / MBF <u>2</u> /		702 1,073	CCF MBF
MISSISSIPPI	3,381 170	CCF MBF		2,436	CCF MBF
NORTH CAROLINA	71,975 34,072	CCF MBF		441 955	CCF MBF
OKLAHOMA				83 137	CCF2/ MBF2/
SOUTH CAROLINA	22,046 1,870	CCF MBF		1,243 614	CCF MBF
TENNESSEE	3,750 1,351	CCF MBF		5,227 1,519	CCF MBF
TEXAS	18,517 14,754	CCF MBF		171 2,191	CCF MBF
VIRGINIA	24,298 11,944	CCF MBF		53 1	CCF MBF
TOTAL	169,412	CCF		11,631	CCF
	69,617	MBF		11,411	MBF

Cordwood Conversion: Cord equals 75 cubic feet.

^{2/} Includes October salvage not in October report .

More detailed information can be obtained by writing to the U.S. Forest Service, Forest Insect and Disease Management, 1720 Peachtree St., N. W. Room 703, Atlanta, Georgia 30309, or:

AREA OFFICES

Forest Insect & Disease Mgnt. P. O. Box 5895
Asheville, N. C. 28803

Forest Insect & Disease Mgnt 2500 Shreveport Highway Pineville, Louisiana 71360

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE SUITE 901 1720 PEACHTREE ST., N. W. ATLANTA, GEORGIA 30309

POSTAGE AND FEES PAID

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

AGR-101



OFFICIAL BUSINESS
PENALTY FOR PRIVATE USE. \$300

National Agriculture Library Current Serial Record Room 112 - Attn: Mr. Feidt Beltsville, MD 20705